PHYSIOLOGY

Our Weights Change

WOMEN ARE more slender than their mothers of a generation ago while men are becoming heavier than their fathers.

This is one of the significant findings of the largest statistical investigation undertaken in the health field, published by the Society of Actuaries under the title "1959 Build and Blood Pressure Study."

It has been found that the weights of women in their 20's average at least five pounds less than three or four decades ago. In fact, women of all ages now tip the scales several pounds lower. This is partly due to lighter clothing but reflects mainly the established vogue of slenderness that has outmoded Lillian Russell as the ideal figure.

In contrast, the average weights of short and medium men in their 20's and 30's are now about five pounds higher. The increase in men's weights at other ages and also for tall men has been generally smaller. Although the proportion of overweights has changed little over the years in both sexes, the proportion of men who are underweight has diminished, while the proportion of underweight women has increased appreciably.

The actuaries' study reveals that marked underweight is now a much less serious condition than in the past, but the excess mortality associated with overweight remains as high.

For instance, men with weights 20

pounds above average incur a penalty of about 10% higher mortality. Those weighing 25 pounds above average are subject to 25% excess mortality, while weights of 50 pounds above average are associated with an excess mortality of up to 50% or even 75%.

Women were found to be able to stand added weight better than men. The study also showed that weight reduction pays. Those who were overweight when insured, but were later given standard insurance because of sustained weight reduction, showed an immediate benefit of normal mortality, which continued for at least ten years.

The study also showed that even a small rise in blood pressure may signal potential danger. Here again, women were found better able to withstand high blood pressure than men.

Science News Letter, October 31, 1959

Comparison of Average Weights in New Study With Current Standard (Graduated Weights in Pounds)

				(6)	raava	ieu we	ignts in	roulius	,				
			MEN				1			WOMEN			
	AGES	15-16	******	AGES	17-10			AGES	15-16		AGES 1	7-10	
HEIGHT	NEW	OLD	CHANGE	NEW	OLD	CHANGE	HEIGHT	NEW	OLD	CHANGE	NEW	OLD	CHANGE
5′ 0″	98	103.5	5.5	113	110	3	4' 10"	97	97	0	99	105	 6
5′ 2″	107	111	-4	119	116	3	5' 0"	103	104	<u></u> 1	105	109	4
5' 4"	117	119	<u></u> 2	127	124	3	5' 2"	111	110	i	113	115	2
5' 6"	127	127	₂	135	132	3	5' 4"	117	117.5	— .5	120	121	— <u>z</u> —1
5' 8"	137						5' 6"	125	125.5	— .5 — .5	120		—1 —1
5′ 10″		135.5	1.5	143	140	3	5' 8"					128	_
	146	143.5	2.5	151	148	3		132	133.5	— 1.5	134	136	-2
6' 0"	154	153.5	.5	160	158	2	5′ 10″				142	144	-2
6' 2"	164	163.5	.5	168	168	0	6' 0"				152	152	0
6' 4"				176	178	 2							
AGES 20-24				AGES 25-29			AGES 20-24			AGES 25-29			
HEIGHT	NEW	OLD	CHANGE	NEW	OLD	CHANGE	HEIGHT	NEW	OLD	CHANGE	NEW	OLD	CHANGE
5′ 0 ″	122	118	4	128	124	4	4' 10"	102	111	9	107	114	 7
5' 2"	128	124	4	134	128	6	5' 0"	108	115	<u></u> 7	113	118	<u></u>
5' 4"	136	131	5	141	134	7	5' 2"	115	120	<u></u>	119	122	<u>_3</u>
5′ 6″	142	139	3	148	142	6	5' 4"	121	126	<u>_</u> 5	125	129	4
5′ 8″	149	146	3	155	150	5	5' 6"	129	133	-4	133	136	-3
5′ 10″	157	154	3	163	158	5	5′ 8″	136	141	<u>5</u>	140	144	—3 —4
6' 0"	166	163	3		169	3	5′ 10″	144	149	<u></u> 5	148	152	-4
6' 2"	174	173	3 1	172		3 1	6' 0"	154	156	<u>2</u>	158	152	<u>-1</u>
6′ 4″	181	183	<u>2</u>	182 190	181 192	<u>2</u>	0 0	174	100		100	109	-1
0 4	101	ומו	 /			<u> </u>							
	101	103	-	150	102	-							
	AGES	30-39	_	AGES	40-49	_			30-39		AGES 4		
HEIGHT	AGES NEW	30-39 OLD	CHANGE			CHANGE	HEIGHT	NEW	OLD	CHANGE	NEW	OLD	CHANGE
5′ 0″	AGES	30-39	CHANGE 3	AGES	40-49	_	4' 10"	NEW 115	OLD 119	4	NEW 122		CHANGE —4
5′ 0″ 5′ 2″	AGES NEW	30-39 OLD	CHANGE 3 5	AGES NEW	40-49 OLD	CHANGE	4' 10" 5' 0"	NEW 115 120	OLD 119 123	—4 —3	NEW 122 127	126 130	4 3
5' 0" 5' 2" 5' 4"	AGES NEW 131	30-39 OLD 128	CHANGE 3	AGES NEW 134	40-49 OLD 133	CHANGE	4' 10" 5' 0" 5' 2"	NEW 115	OLD 119	-4 -3 -1	NEW 122	OLD 126	4 3 2
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	AGES NEW 131 137	30-39 OLD 128 132	CHANGE 3 5	AGES NEW 134 140	40-49 OLD 133 137	CHANGE 1 3	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4"	NEW 115 120 126 132	OLD 119 123	-4 -3 -1 -2	NEW 122 127	126 130	-4 -3 -2 -1
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	AGES NEW 131 137 145	30-39 OLD 128 132 138	CHANGE 3 5 7	AGES NEW 134 140 148	40-49 OLD 133 137 143	CHANGE 1 3 5	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	NEW 115 120 126	OLD 119 123 127	-4 -3 -1 -2 -3	122 127 133 140 147	126 130 135	-4 -3 -2 -1 -2
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	AGES NEW 131 137 145 153	30-39 OLD 128 132 138 146	CHANGE 3 5 7 7	AGES NEW 134 140 148 156	40-49 OLD 133 137 143 151	CHANGE 1 3 5 5	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	NEW 115 120 126 132	119 123 127 134	-4 -3 -1 -2	122 127 133 140	126 130 135 141	-4 -3 -2 -1
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0"	AGES NEW 131 137 145 153 161	30-39 OLD 128 132 138 146 155	CHANGE 3 5 7 7 6	AGES NEW 134 140 148 156 165	40-49 OLD 133 137 143 151 160	CHANGE 1 3 5 5 5	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	NEW 115 120 126 132 139	119 123 127 134 142	-4 -3 -1 -2 -3 -4 -3	122 127 133 140 147	126 130 135 141 149	-4 -3 -2 -1 -2
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165	CHANGE 3 5 7 7 6 5	AGES NEW 134 140 148 156 165 174	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170	CHANGE 1 3 5 5 4	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	NEW 115 120 126 132 139 146	119 123 127 134 142 150	-4 -3 -1 -2 -3 -4	122 127 133 140 147 155	126 130 135 141 149 157	-4 -3 -2 -1 -2 -2
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182	CHANGE 1 3 5 5 4 1	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	115 120 126 132 139 146 154	119 123 127 134 142 150 157	-4 -3 -1 -2 -3 -4 -3	122 127 133 140 147 155 164	126 130 135 141 149 157 164	-4 -3 -2 -1 -2 -2 -2 0
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192	133 137 143 151 160 170 182 195 209	CHANGE 1 3 5 5 4 13	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	115 120 126 132 139 146 154 160	119 123 127 134 142 150 157	-4 -3 -1 -2 -3 -4 -3	122 127 133 140 147 155 164	126 130 135 141 149 157 164 171	-4 -3 -2 -1 -2 -2 -2 0
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1	134 140 148 156 165 174 183 192 203	133 137 143 151 160 170 182 195 209	CHANGE 1 3 5 5 4 13	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	115 120 126 132 139 146 154 160	119 123 127 134 142 150 157 163	-4 -3 -1 -2 -3 -4 -3	122 127 133 140 147 155 164 174	126 130 135 141 149 157 164 171	-4 -3 -2 -1 -2 -2 -2 0
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW	133 137 143 151 160 170 182 195 209	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0"	115 120 126 132 139 146 154 160	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD	43123433	122 127 133 140 147 155 164 174	126 130 135 141 149 157 164 171	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129	431234333	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW	126 130 135 141 149 157 164 171	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139	133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 0LD	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133	43123433 CHANGE43	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW	126 130 135 141 149 157 164 171 30-69 0LD	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146	133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 0LD 136 140 146	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1 0	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138	43123433 CHANGE432	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 OLD 130 134 139	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149 157	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145 153	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4 4	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146 154	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD 136 140 146 154	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 0 0	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136 144	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138 144	43123433 CHANGE432 0	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131 137 145	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 0LD 130 134 139 145	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2 0
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149 157 166	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145 153 163	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4 4 3	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146 154 163	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD 136 140 146 154 164	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1 0 0 -1	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136 144 152	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138 144 153	431234333 CHANGE432 01	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131 137 145 153	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 0LD 130 134 139 145 154	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2 0 -1
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149 157 166 175	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145 153 163 173	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4 4 3 2	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146 154 163 173	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD 136 140 146 154 164 174	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1 0 0 -1 -1	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136 144 152 160	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138 144 153 163	431234333 CHANGE432 013	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131 137 145	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 0LD 130 134 139 145	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2 0
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149 157 166 175 185	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145 153 163 173 184	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4 4 3 2 1	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146 154 163 173 183	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD 136 140 146 154 164 174 185	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1 0 0 -1 -1 -2	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136 144 152 160 169	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138 144 153 163 171	431234333 CHANGE432 013	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131 137 145 153	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 0LD 130 134 139 145 154	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2 0 -1
5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" 6' 2" 6' 4" HEIGHT 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10"	AGES NEW 131 137 145 153 161 170 179 188 199 AGES NEW 136 142 149 157 166 175	30-39 OLD 128 132 138 146 155 165 176 189 201 50-59 OLD 135 139 145 153 163 173	CHANGE 3 5 7 7 6 5 3 —1 —2 CHANGE 1 3 4 4 3 2	AGES NEW 134 140 148 156 165 174 183 192 203 AGES NEW 133 139 146 154 163 173	40-49 OLD 133 137 143 151 160 170 182 195 209 60-69 OLD 136 140 146 154 164 174	CHANGE 1 3 5 5 5 4 1 -3 -6 CHANGE -3 -1 0 0 -1 -1	4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8" 5' 10" 6' 0" HEIGHT 4' 10" 5' 0" 5' 2" 5' 4" 5' 6" 5' 8"	115 120 126 132 139 146 154 160 AGES NEW 125 130 136 144 152 160	0LD 119 123 127 134 142 150 157 163 50-59 0LD 129 133 138 144 153 163	431234333 CHANGE432 01	122 127 133 140 147 155 164 174 AGES 6 NEW 127 131 137 145 153	126 130 135 141 149 157 164 171 50-69 0LD 130 134 139 145 154	-4 -3 -2 -1 -2 -2 0 3 CHANGE -3 -3 -2 0 -1